



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U

THOMA (FAL) P3

LARA 2008

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandum uyu u na masiaçari a 23.

NSC - Memorandum

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)

MARAGA: 50

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha nḡhesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha nḡha	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelaho
Nwala zwi yelanaho na ndivho na vha ḡanganedzaho mafhungo e na vhusiki (NV)	20	Maraga 16 - 20	Maraga 14 - 15	Maraga 12 - 13	Maraga 10 - 11	Maraga 8 - 9	Maraga 6 - 7	Maraga 0 -
shumisa luambo, tshitaila na redzhisitara na zwiga nga nḡdila yone, u vhalulula na u sedzulusa (LTS)	15	Maraga 12 - 15	Maraga 10 - 11	Maraga 9	Maraga 8	Maraga 6 - 7	Maraga 4 - 5	Maraga 0 -
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe (MN)	10	Maraga 8 - 9	Maraga 7	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 0 -
Pulana (P)	5	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 -
Maragagute	50							

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI
MARAGA: 30**

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha nḡhesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha nḡha	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikeleli
Nwala zwi yelanaho na ndivho na vha ḡanganedzaho mafhungo e na vhusiki (NV)	12	Maraga 9 - 12	Maraga 8	Maraga 7	Maraga 6	Maraga 4 - 5	Maraga 3	Maraga 0 - 2
shumisa tshivhumbeo, luambo, tshitaila na redzhisiḡara na zwiga nga ndila yone (TLT)	9	Maraga 7 - 9	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 0 - 1
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe (MN)	6	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 - 1
pulana, u vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe (PS)	3	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 0 - 1
Maragagute	30							

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI

MARAGA: 20

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikel eli ha nḡhesa	Khoudu 6 Vhuswikel eli ha nḡha	Khoudu 5 Vhuswikel eli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikel eli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikel eli ho linganela ho	Khoudu 2 Vhuswikel eli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelela
Nwala zwi yelanaho na ndivho na vha ḡanganedzaho mafhungo e na vhusiki (NV)	8	Maraga 7 - 8	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 0 - 1
shumisa tshivhumbeo, luambo, tshitaila na redzhisiḡara na zwiga nga ndila yone, (LTS)	6	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 - 1
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe (MN)	4	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 - 1
Pulana, u vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe (PS)	2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 0 - 1

NSC - Memorandumu

Maragaguᑎe	20						
------------	----	--	--	--	--	--	--

KANA

		<u>Vhuswikeleli ha nᑎhesa</u>	<u>Vhuswikeleli ha nᑎha</u>	<u>Vhuswikeleli ho dziaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u>	<u>Vhuswikeleli ho lingalelaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu songo linganelaho</u>	<u>Vhu songo swikelelaho</u>
<p>RUBRIKI YA TSHIVENᑎA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA</p> <p>KHETHEKANYO YA A: MAANEA</p> <p>MARAGA: 50</p>	<p>LUAMBO</p>	<p>- Luambo, ndongazwiga zwo shumiswa lu vhuedzaho. U shumisa luambo lwo dzumbamaho nga nᑎila yone.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi kwo vangiwa, hu na vhusiki.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vhumbwa nga nᑎila ya nᑎhesa.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara zwo tea tshoᑎhe ᑎhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaxhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu vhu ananaho na ᑎhoᑎea dza ᑎhoho ya mafhungo.</p>	<p>- Luambo, ndongazwiga zwo shumiswa nga nᑎila yone, a dovha a shumisa luambo lwo dzumbamaho nga nᑎila yone.</p> <p>- Kunangele kwone kwa maipfi, kwo vhibvaho.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vangwa, zwa tevhekana hu na vhuᑎumani ha nᑎha.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara zwo tea ᑎhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaxhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho randelwaho.</p>	<p>- Luambo, ndongazwiga kanzhi zwo shumiswa nga nᑎila yone.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ku anana na ᑎhoᑎea dza tshibveledzwa.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vhumbwa nga nᑎila yavhuᑎi.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara zwo tea ᑎhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa kanzhi a tshi na vhukhaxhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho randelwaho.</p>	<p>- Luambo lu leluwaho, ndongazwiga zwo shumiswa nga nᑎila i fushaho.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ku anana na ᑎhoᑎea dza tshibveledzwa.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwi nga ᑎi vha na vhukhaxhi fhanona fhaᑎa, hone maanea a kha ᑎi amba zwi pfalaho.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara nga u tou angaredza zwi yelana na ᑎhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi ᑎi vha na vhukhaxhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho randelwaho.</p>	<p>- Luambo lwo ngwaluwa, ndongazwiga kanzhi yo shumiswa nga yo khakheaho.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ndi kwa fhasi.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwi vhuimo vhu songo linganelaho.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara a zwi yelani na ᑎhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaxhi vhunzhi naho vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu-ndi ho lapfesaho/pfufhifhalesaho.</p>	<p>- Luambo na ndongazwiga zwo khakhea.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ku songo linganelaho.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwi kha vhuimo vhu songo linganelaho.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara a zwi yelani na ᑎhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaxhi vhunzhi nahone vhu ᑎapisaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu-ndi ho lapfesaho/pfufhifhalesaho.</p>	<p>- Luambo na ndongazwiga zwo khakhea tshoᑎhe.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi zwo shumiswa nga nᑎila i songo teaho.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vhilingana.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisiᑎara zwo khakhea hoᑎhe-hoᑎhe.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaxhi vhunzhi nahone vhu ᑎapisaho nga murahu ha u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu-ndi ho lapfesaho/pfufhifhalesaho.</p>

NSC - Memorandum

ZWI RE NGOMU		7	6	5	4	3	2	1
<p>Vhuswikeleli ha nḁhesa - Zwi re ngomu ndi zwa nḁhesa, vhusiki ha ene muḁe ha nḁhesa - Mihumbulo: yo vhibva, nahone ndi i ḁokonyaho mihumbulo. - Mafhungo o bveledzwa nga nḁila i re na ndunzhe-ndunzhe- Zwidombedzwa zwi khagala nahone zwo bveledzwa nga ḁdila ya nḁhesa. - U sumbedza u dzhiela nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o lundwaho tshidele, a si na vhuḁakhi a mbonalo i kungaho.</p>	Khoutu 7 80 - 100%	40 - 50	38 - 42	35 - 39				
<p>Vhuswikeleli ha nḁha - Zwi re ngomu ndi zwi khopisaho, zwa vhusiki ha ene muḁe - Mihumbulo: ndi ya kuhumbulele kwa nḁha nḁha, nahone i takadzaho. - Zwidombedzwa zwo bveledzwa nga ḁdila i pfeseseaho nahone yo lunzhedzanaho. - U sumbedza u dzhiele nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o lundwaho tshidele, a mbonalo i kungaho.</p>	Khoutu 6 70 - 79%	38 - 42	35 - 39	33 - 37	30 - 34			
<p>Vhuswikeleli ho dziaho - Zwi re ngomu zwi a pfala, nahone zwi lunzhedzana nga nḁila i pfalaho. - Mihumbulo: ndi i takadzaho, i tendiseaho. Mafhungo yo bveledzwa nga nḁila i re na ndunzhendunzhe. - Hu na zwidombedzwa zwo vhalaho zwo bveledzwo zwavhḁi. - Hu na vhuḁanzi vhu sumbedzaho u dzhiela nzhele ndeme ya luambo. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea kwao a mbonalo yavhḁi vhuḁuma.</p>	Khoutu 5 60 - 69%	35 - 39	33 - 37	30 - 34	28 - 32	25 - 29		

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli vhu fushaho - Zwi re ngomu zwo tea, zwa lunzhezana nga nḁila i pfalaho. - Mihumbulo: zwi a takadza, nahone zwo linganela zwa vhusiki ha ene muḁe. dzizwe dza mbuno na zwidodombedzwa zwo ḁi bveledzwa zwavhupi. - U ḁi sumbedza-vho vhuḁanzi ha u dzhieze nzhele ndeme ya luambo. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o linganelaho a mbonalo yavhupi.</p>	<p>Khoudu 4 50 - 59%</p>		<p>30 - 34</p>	<p>28 - 32</p>	<p>25 - 29</p>	<p>23 - 27</p>	<p>20 - 24</p>	
<p>Vhuswikeleli ho lingahelaho - Zwi re ngomu a zwo ngo tou vhibva, ndi zwi leluwaho. Ndunzhendunzhe i na mavhaka. - Mihumbulo: Vhunzhi hayo yo tea ndivho. Vhusiki ha ene muḁe ndi ha fhasi. Hu na vhuḁanzi ha mbuno nnzhi dzo teaho. - U dzhieze nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo ndi ha fhasi. - Hu na vhuḁanzi vhu fulufhedzisaho vhu sumbedzaho uri u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea a fulufhedzisaho, a mbonalo yavhupi, o lunzhezaho.</p>	<p>Khoudu 3 40 - 49%</p>			<p>25 - 29</p>	<p>23 - 27</p>	<p>20 - 24</p>	<p>18 - 22</p>	<p>15 - 19</p>
<p>Vhuswikeleli ha fhasi - Zwi re ngomu a zwi tou vhonala zwavhupi, a zwo ngo lunzhezana. Mihumbulo: a si minzhi, hunzhi yo dovhololwa. - Hu ḁi vha na u liana na ḁhoho ya mafhungo, fhedzi ludungela lwa ḁwongo wa mafhungo lu a ḁi tevhelea. - Zwidodombedzwa a zwo ngo eḁana vhuimo ha luambo lwa hayani naho hu na u pulana/u ita mvetomveto. - Maanea ha na mbonalo kwayo.</p>	<p>Khoudu 2 30 - 39%</p>				<p>20 - 24</p>	<p>18 - 22</p>	<p>15 - 19</p>	<p>03 - 17</p>
<p>Vhukoni vhu songo swikelelaho - Vhunzhi ha zwi re ngomu a zwi tshimbilelani na ḁhoho, a zwi na ndunzhendunzhe. - Mihumbulo: Yo ngwaluwa, i sokou dovhololwa, nahone a i tshimbilelani na ḁhoho. - U pulana na/kana u ita mvetomveto a zwi fushi. - Maanea aya o bveledzwa nga nḁila i shaedzaho.</p>	<p>Khoudu 1 00 - 29%</p>					<p>15 - 19</p>	<p>03 - 17</p>	<p>00 - 14</p>

	<u>Vhuswikeleli ha nᑎhesa</u>	<u>Vhuswikeleli ha nᑎha</u>	<u>Vhuswikeleli ho dziaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u>	<u>Vhuswikeleli ho linganelaho</u>	<u>Vhuswikeleli ha fhasi</u>	<u>Vhu songo swikeleho</u>
<p>RUBRIKI YA TSHIVENᑎA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA</p> <p>KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWILAPFU</p> <p>MARAGA: 30</p>	<p>LUAMBO</p> <p>- O bveledza tshivhumbeo tshone-tshone lwa nᑎhesa. - Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa nga luambo lwone-lwone tsha dovha tsha dzhia tshivhumbeo tshone-tshone. - Nᑎivho ya maipfi yo tea ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele tshoᑎhe. - Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara zwo tea tshoᑎhe-tshoᑎhe. - Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara zwo tea tshoᑎhe-tshoᑎhe. - Tshibveledzwa tshi si na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho teaho.</p>	<p>- O shumisa milayo ya tshivhumbeo i ᑎoqeaho zwavhuᑎi. - Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa zwavhuᑎi nga ᑎᑎila yone. - Nᑎivho ya maipfi yo tea ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele tshoᑎhe. - Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara zwo tea zwi tshi anana na ᑎhoqea dza mushumo. -Tshibveledzwa hunzhi ndi tshi si na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho teaho.</p>	<p>- O shumisa milayo ya tshivhumbeo i ᑎoqeaho zwavhuᑎi. - Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa zwavhuᑎi nga ᑎᑎila i vhaleaho. - Nᑎivho ya maipfi yo tea ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara hunzhi zwo tea. - Tshibveledzwa tshi ᑎi vha na vhukhaki vhu si hunzhi nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho teaho.</p>	<p>- O shumisa ᑎhoqea dza tshivhumbeo nga ᑎᑎila yo linganelaho - Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa nga ᑎᑎila yo linganelaho. Vhukhaki a vhu thithisi ᑎwongo wa mafhungo. - Nᑎivho ya maipfi ndi yo linganelaho ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara zwo tea lwo linganelaho. - Tshibveledzwa tshi na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho lapfesaho/pfufhif halesaho.</p>	<p>- O shumisa ᑎhoqea dza milayo ya tshivhumbeo nga ᑎᑎila i fulufhedzisaho. - Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa sa zwenezwo, hu na vhukhaki ho vhalaho. -Nᑎivho ya maipfi ndi i shaedzaho nahone a i tei tshoᑎhe ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara zwi sumbedza mavhaka na u tsela fhasi. - Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhunzhi naho ho vha na u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho lapfesaho/pfufhif halesaho.</p>	<p>- O shumisa ᑎhoqea dza milayo ya tshivhumbeo nga u khwakhwarudzha. - Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa lwa u tou shaedza nahone a zwi tevhelelei. - Nᑎivho ya maipfi i ᑎoqea u khwiniswa vhunga i sa tei ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara a zwo ngo tea. - Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhunzhi vhu ᑎapisaho nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho lapfeseso/pfufhif haleseso</p>	<p>- Ho ngo shumisa ᑎhoqea dza milayo ya tshivhumbeo. -Tshibveledzwa tsho ᑎwalwa lwa u tou shaedza nahone a zwi tevhelelei na luthihi. Nᑎivho ya maipfi i ᑎoqea u khwiniswa vhunga i sa tei na khathihi ndivho, vha ᑎanganedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisiᑎara a anana na anana ᑎango.</p>

NSC - Memorandumu

ZWI RE NGOMU		Khoudu 7 80 - 100%	Khoudu 6 70 - 79%	Khoudu 5 60 - 69%	Khoudu 4 50 - 59%	Khoudu 3 40 - 49%	Khoudu2 30 - 39 %	Khoudu 1 00 - 29 %
Vhuswikeleli ha nḡhesa - Nḡivho ya nḡhesa ya ḡhoḡea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḡivho yo dziaho ya nyimele nnzhi dzo ḡanḡavhuwaho kha vhuḡwali (photifoḡio) - Vhuḡwali ho vhibvahomugudi o tou longondo tshoḡhe kha ndivho, a hu na liana na ḡhoho. Ndunzhendunzhe yo fhelelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo, zwo ḡalutshedzwa lwa nḡhesa zwidodombedzwa zwoḡhe zwi tikedza ḡhoho. - Hu na vhuḡanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi si na vhukhaxhi tsha mbonalo i kungaho.	Khoudu 7 80 - 100%	24 - 30	23 - 25	21 - 23				

<p>Vhuswikeleli ha nḁha - Nḁivho ya nḁha ya ḁhoḁea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḁivho yo dziaho ya nyimele dzo ḁanḁavhuwaho kha vhuḁwali (photifoḁio) - Vhuḁwali ho vhibvahomugudi o tou longondo tshoḁhe kha ndivho, a hu si na liana na ḁhoho. - Hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, zwo ḁalutshedzwa zwavhupi, zwidodombedzwa zwoḁhe zwi tikedza ḁhoho. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha vhusiki havhupi tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoudu 6 70 - 79%</p>	<p>23 - 25</p>	<p>21 - 23</p>	<p>20 - 22</p>	<p>18 - 20</p>			
---	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ho dziaho - Nḁivho i fushaho ya ḁhoḁea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḁivho nga u angaredza ya nyimele dzo ḁanḁavhuwaho kha vhuḁwali (photifoḁio) - Vhuḁwali ho vhibvahomugudi o tou longondo kha ndivho, hu na u liana zwiḁuku na ḁhoho. - Kanzhi hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, zwo ḁalutshedzwa nahone, zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza ḁhoho. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshavhupi tshambonalo i kungaho.</p>	<p style="text-align: center;">Khoudu 5 60 - 69%</p>	<p style="text-align: center;">21 - 23</p>	<p style="text-align: center;">20 - 22</p>	<p style="text-align: center;">18 - 20</p>	<p style="text-align: center;">17 - 19</p>	<p style="text-align: center;">15 - 17</p>	
--	--	---	---	---	---	---	--

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli vhu fushaho - Nḁivho yo linganelaho ya ḁhoḁea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḁivho yo linganelaho ya nyimele dzo ḁanḁavhuwaho kha vhuḁwali (photifoḁio) - Vhuḁwalimugudi u liana na ḁhoho fhedzi a zwi thithisi ḁwongo wa mafhungo. - Hu na ndunzhendunzhe lwo linganelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, hu na zwiḁwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho ḁhoho. - Hu na vhuḁanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi fushaho tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoudu 4 50 - 59%</p>		<p>18 - 20</p>	<p>17 - 19</p>	<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>	<p>12 - 14</p>	
---	-------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ho linganelaho - Nḑivho i fulufhedzisaho ya ḑhoḑea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha mishumo ya vhuḑwali zwi ḑana nḑivho ḑhukhu. - U sumbedza nḑivho ḑhukhu kha nyimele dzo ḑanḑavhuwaho kha vhuḑwali (photifoḑio) - Vhuḑwalimugudi u liana na ḑhoho ḑwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tshi ya huḑwe. - Hu na ndunzhendunzhe lwo linganelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, hu na zwiḑwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho ḑhoho. - Hu na vhuḑanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi fushaho tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoudu 3 40 - 49%</p>			<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>	<p>12 - 14</p>	<p>11 - 13</p>	<p>09 - 11</p>
---	-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikelei ha fhasi - Npivho i songo linganelaho ya %hopea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha mishumo ya vhuḑwali zwi %ana npivho %hukhu-%hukhu. U sumbedza npivho %hukhu kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuḑwali (photifolio) - U sumbedza tsho%he npivho %hukhu kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuḑwali (photifolio) -Vhuḑwali- mugudi u liana na %hoho ḑwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tshi ya huḑwe. - A hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo kha tshibveledzwa. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku %uku zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi vhu songo linganelaho kha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa a tsho ngo ḑwalwa zwavhuqi.</p>	<p style="text-align: center;">Khoudu 2 30 - 35%</p>				<p>12 - 14</p>	<p>11 -13</p>	<p>09 - 11</p>	<p>02 - 10</p>
---	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Vhuḑe ha khan»iso ho vhaledzwa

Iyani kha sia%ari %i tevhelaho

NSC - Memorandum

<p>Vhu songo swikelelaho - A hu na nḑivho ya %hozea dza tshibveledzwa. - U sumbedza u sa vha na nḑivho ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuḑwali (photifo%io) - Vhuḑwali- mugudi u liana na %hoho- ḑwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tsho%he. - A hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo kha tshibveledzwa. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku %uku zwi tikedzaho %hoho. - A hu na vhu%anzi ho linganelaho ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsho ḑwalwa nga nḑila i shaedzaho vhukuma.</p>	<p style="text-align: center;">Khoudu I 00 - 29%</p>					<p style="text-align: center;">09 - 11</p>	<p style="text-align: center;">02 - 10</p>	<p style="text-align: center;">00 - 08</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<u>Vhuswikeleli ha nḡhesa</u>	<u>Vhuswikeleli ha nḡha</u>	<u>Vhuswikeleli ho dziaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u>	<u>Vhuswikeleli ho linganelaho</u>	<u>Vhuswikeleli ha fhasi</u>	<u>Vhu songo swikelelaho</u>
<p>RUBRIKI YA TSHIVENḡA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA</p> <p>KHETHEKANYO YA C : ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWIPFUFHI</p> <p>MARAGA: 20</p>	LUAMBO	<p>- O bveledza tshibveledzwa tsha tshivhumbeo tshone-tshone vhukuma.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama vhukuma nahone luambo lwo vhumbeo na u shumiswa nga nḡila yone-yone.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi yo tea tshoḡhe ndivho, vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara zwo tea lwa nḡhesa.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga nḡila yavhupisa.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama nahone luambo lwo vhumbeo na u shumiswa nga nḡila yone.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi yo tea vhukuma ndivho, vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara zwo tea zwi tshi yelana na ḡhopea dza mushumo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama nahone lu a vhalea zwavhupisa.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi yo tea ndivho, vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara kanzhi ndi zwo teaho.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>-O shumisa milayo yo linganelaho ya tshivhumbeo.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama. Vhukhaki a vhu thithisi ḡwongo wa mafhungo.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi yo tea ndivho, vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara kanzhi ndi zwo linganelaho.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ḡi vha na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>- U na mihumbulo i fulufhedzisaho ya ḡhopea dza tshivhumbeo- hu na vhukhaki vhu re khagala.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa ndi lwa fhasi. Hu na vhukhaki vhu vhonealaho.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi ndi ya fhasi nahone a i tei tshoḡhe ndivho, vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara zwo khakhea.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>- O shumisa milayo ya tshivhumbeo nga nḡila yo khakhea.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo shaedza vhukuma nahone a lu tevhelelei na khathihi.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi i ḡoḡa u khwiḡiswa vhukuma nahone a i tei ndivho vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara a zwi anani na ḡhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhunzhi vhukuma vhu ḡapisaho naho ho vha na vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>- Ho ngo shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo shaedza vhukuma nahone a lu tevhelelei na khathihi.</p> <p>- Nḡivho ya maipfi i ḡoḡa u khwiḡiswa vhukuma nahone a i tei ndivho vha ḡanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisiḡara a zwi anani na ḡhoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhunzhi vhukuma vhu ḡapisaho naho ho vha na vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>

NSC - Memorandum

<u>ZWI RE NGOMU</u>		7	6	5	4	3	2	1
<p>Vhuswikeleli ha nḑhesa - Nḑivho ya tshipentshela yo ḑanḑavhuwaho ya tshibveledzwa. - Sumbedza nḑivho yo dziaho kha nyimele dzo ḑanḑavhuwaho dza vhuḑwali(phothifoḑio). - Vhuḑwali ho dziaho - mugudi u tou longondo tshoḑhe kha ndivho, hu si u liana na ḑhoho. - Ndunzhendunzhe yo faranaho tshoḑhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo, u ḑalutshedza lwa tshoḑhe nahone zwidodombedzwa zwoḑhe zwi tikedzaho ḑhoho. - Hu na vhuḑanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi si na vhuḑhakhi na khathihi tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoudu 7 80 - 100%</p>	<p>16 - 20</p>	<p>16</p>	<p>14 - 16</p>				

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ha nḑha - Nḑivho yavhupisa ya ḑhoḑea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḑivho yo ḑanḑavhuwaho kha nyimele dzo angalalaho kha vhuḑwali (phothifoḑio). - Vhuḑwali ho dziaho - mugudi u tou longondo kha ndivho, hu si u liana na ḑhoho. - Ndunzhendunzhe yo faranaho kha zwi re ngomu na kha mihumbulo, u ḑalutshedza, nahone zwidodombedzwa zwoḑhe zwi tikedzaho ḑhoho. - Hu na vhuḑanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha vhusiki ha nḑha, tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoudu 6 70 - 79%</p>	<p>16</p>	<p>14 - 16</p>	<p>14</p>	<p>12 - 14</p>		
---	-------------------------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ho dziaho - Nḑivho i fushaho ya ḑhoḑea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḑivho nga u angaredza kha nyimele dzo ḑanḑavhuwaho kha vhuḑwali (phothifoḑio). - Vhuḑwali-mugudi u tou longondo kha ndivho, hu na u liana zwiḑuku na ḑhoho. - Vhunzhi ha zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana, zwo ḑalutshedzwa, nahone zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedzaho ḑhoho. - Hu na vhuḑanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo yavhupi vhukuma.</p>	<p>Khoudu 5 60 - 69%</p>	<p>07 - 08</p>	<p>07</p>	<p>06 - 07</p>	<p>06</p>	<p>05 - 06</p>	
<p>Vhuswikeleli vhu fushaho - Nḑivho i fulufhedzaho ya ḑhoḑea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nḑivho iḑwe kha nyimele dzo ḑanḑavhuwaho kha vhuḑwali (phothifoḑio). - Vhuḑwali- mugudi u liana na ḑhoho ya mafhungu fhedzi zwa si thithise ḑwongo wa mafhungo nga u angaredza. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana nga nḑila yo linganelaho, hu na zwiḑwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho ḑhoho. - Hu na vhuḑanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo i fushaho.</p>	<p>Khoudu 4 50 - 59%</p>		<p>06 - 07</p>	<p>06</p>	<p>05 - 06</p>	<p>05</p>	<p>04 - 05</p>

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ho linganelaho - Npivho i fulufhedzisaho ya %hopea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha u %wala zwi %ana luvhenela lu shaedzaho. - U sumbedza npivho i shaedzaho zwi%uku ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (phothifo%io). - Vhu%wali- mugudi u liana na %hoho, %wongo wa mafhungo hu%we wa sa tsha bvela khagala. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana nga npila a fulufhedzisaho, fhedzi hu na zwi%we zwidombedzwa zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo i fulufhedzaho.</p>	<p>Khoutu 3 40 - 49%</p>			<p>05 - 06</p>	<p>05</p>	<p>04 - 05</p>	<p>04</p>	<p>03 - 04</p>
--	-------------------------------------	--	--	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ha fhasi - Npivho ya fhasi ya %hopea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha u %wala zwi %ana luvhonela lu re fhasi. - U sumbedza npivho i re fhasi ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (phothifo%io). - Vhu%wali- mugudi u liana na %hoho, %wongo wa mafhungo hunzhi wa sa tsha bvela khagala. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a si ho%he he zwa lunzhedzana. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi vhu songo linganaho ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto. Tshibveledzwa a tshi na mbonalo yavhupi.</p>	<p>Khoutu 2 30 - 39%</p>				<p>04 - 05</p>	<p>04</p>	<p>03 - 04</p>	<p>01 - 03</p>
<p>Vhu songo swikelelaho - Ha na npivho ya %hopea dza tshibveledzwa. - U sumbedza u sa vha npivho ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (phothifo%io). - Vhu%wali- mugudi u liana tsho%he na %hoho, %wongo wa mafhungo wa sa tsha vha khagala tsho%he. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwo ngo lunzhedzana. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku%uku zwi tikedzaho %hoho. - A hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto. Tshibveledzwa a tshi na mbonalo yavhupi na khathihi.</p>	<p>Khoutu 1 00 - 29%</p>					<p>03 - 04</p>	<p>01 - 03</p>	<p>00 - 01</p>

ADENDAMU YA RUBIRIKI (HL)

KHETHEKANYO YA B: ZWIBELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI

MARAGA: 30

2.1 ·I°WALOVHU, E/CV

TSHIVHUMBEO:

- Zwidodombedzwa zwa vhu½e.
- Pfunzo dze wa phasa.
- Tshenzhemo.
- Zwine wa zwi takalela/funesa.
- Vha kwamiwaho.

2.2 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MU½ANGANO

TSHIVHUMBEO:

- U vula
- U ½anganedza vhathu.
- Vha re hone na vha siho
- U vhaliwa ha maambiwa a mu½angano wo fhiraho
- U ½anganedzwa ha maambiwa
- Zwi bvaho kha maambiwa
- Ndivho ya mu½angano
- Maambiwa a »uvha.
- Ano/A½a na a½a.
- Ndivhadzo na ndivhuho
- Duvha ½a mu½angano u tevhelaho(»uvha, tshifhinga na fhethu).
- U vala.

2.3 ATHIKILI

TSHIVHUMBEO:

- ½hoho.
- Mafhungo a tshimbilelanaho na tshifhinga.
- Dzina ½a mu½wali na fhethu.

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI

MARAGA: 20

3.1 KHUNGEDZELO

½HO½EA:

- Hu kungedzelwa mini? (Khehpusheni)
- Tshi wanala/kwamiwa hani? (Nomboro dza sele/founi)
- Tshi wanala ngafhi?
- Tshumelo yatsho.
- Mbonalo
- U ¾u¾ula dzangalelo.

3.2 GARA¹A YA THAMBO

TSHIVHUMBEO:

- Madzina a murambi(vhubvo).
- Madzina a murambiwa(vhuyo).
- Ndivho ya thambo.
- Lushaka lwa vhu³ambo.
- Fhethu hune vhu³ambo ha »o farelwa hone.
- Datumu na tshifhinga zwa vhu³ambo.
- U khwa¹hisedza u vha hone na u sa vha hone
- Luambo lu fhureledzaho/kungaho.

3.3 NDAELA

- Dzina ¹a mutambo.
- Kuwanele kwa dziphoindi/tshipikwa tsha mutambo.
- Matambele
- Zwi sa tei u itwa.
- Nda³iso(vhukando vhu dzhielwaho vhukhaki)
- Dzhagoni(jargon)/ luambo lu shumiswaho kha wonoyo mutambo.